

Na osnovu člana 17 stav 4 i člana 24 stav 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21 i 146/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, donijela je

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ZARADAMA LICA U SLUŽBI U VOJSCI CRNE GORE

Član 1

U Uredbi o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 55/16, 48/18 i 87/20) u članu 3 stav 2 poslije riječi „vazduhoplova” zarez se briše i dodaju riječi: „ili zdravstvene zaštite i vojnog saniteta,”.

Član 2

Član 4 mijenja se i glasi:

„Osnovna zarada profesionalnog vojnog lica prema činu izražava se u koeficijentima, i to:

	Čin	Koeficijent
Oficiri		
1.	general-pukovnik - admiral (OF9)	12.00
2.	general-potpukovnik - viceadmiral (OF8)	11.40
3.	general-major - kontraadmiral (OF7)	10.80
4.	brigadni general - komodor (OF6)	10.20
5.	pukovnik - kapetan bojnog broda (OF5)	7.80
6.	potpukovnik - kapetan fregate (OF4)	7.00
7.	major - kapetan korvete (OF3)	6.30
8.	kapetan - poručnik bojnog broda (OF2)	5.90
9.	poručnik - poručnik fregate (OF1)	5.60
10.	potporučnik - poručnik korvete (OF1)	5.30
Podoficiri		
11.	zastavnik I klase (OR9)	5.30
12.	zastavnik (OR8)	4.65
13.	stariji vodnik I klase (OR7)	3.90
14.	stariji vodnik (OR6)	3.80
15.	vodnik I klase (OR5)	3.70
16.	vodnik (OR4)	3.60
Vojnici po ugovoru		
17.	mlađi vodnik (OR3)	5.95
18.	desetar (OR2)	5.85
19.	razvodnik (OR1)	5.75

Član 3

U članu 5 u tabeli u kojoj je data osnovna zarada oficira, oficira po ugovoru, podoficira i podoficira po ugovoru prema položajnoj grupi, pod rednim brojem 3. koeficijent za III položajnu grupu „5.20” zamjenjuje se koeficijentom „5.30“.

Član 4

Član 9 mijenja se i glasi:

„Osnovna zarada profesionalnog vojnog lica prema dužnosti člana ekipe za održavanje ili opsluživanje vojnog vazduhoplova izražava se u koeficijentima, i to:

	Dužnost	Koeficijent
1.	štabni oficir - vazduhoplovni inženjer u Vojno vazduhoplovnom autoritetu (VVA), načelnik ili štabni oficir - vazduhoplovni inženjer u komandi Vazduhoplovstva Vojske, komandir voda za održavanje i opsluživanje vazduhoplova, zamjenik komandira voda za održavanje i opsluživanje vazduhoplova, komandir voda za obezbjeđenje	3.00
2.	tehničar za održavanje vazduhoplova u II stepenu održavanja	1.60
3.	tehničar za održavanje vazduhoplova u I stepenu održavanja	1.30
4.	komandir jedinice veze u Vazduhoplovstvu Vojske, komandir odjeljenja za opsluživanje vazduhoplova, komandir odjeljenja pokretnih veza, komandir odjeljenja za vezu sa vazduhoplovima i komandir odjeljenja za snabdijevanje; tehničar za vazduhoplovno-tehnička sredstva, vazduhoplovne telekomunikacije i zemaljska radio-navigacijska sredstva, radiorelejne i telefonske veze, radio veze i zemaljska sredstva za vezu sa vazduhoplovima	0.65

Član 5

Poslije člana 9 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 9a

Osnovna zarada profesionalnog vojnog lica prema dužnosti zdravstvene zaštite i vojnog saniteta izražava se u koeficijentima, i to:

	Dužnost	Koeficijent
1.	doktor medicine subspecijalista	6.50
2.	doktor medicine specijalista	6.00
3.	doktor medicine i doktor stomatolog	5.00
4.	diplomirani psiholog	3.00
5.	specijalista zdravstvene njege - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja	2.00
6.	medicinska sestra V ili VI nivo kvalifikacije obrazovanja, biohemijski tehničar i RTG tehničar	1.50
7.	zdravstveni tehničar, zubno-stomatološki tehničar, farmaceutski tehničar, ginekološko-akušerska sestra/tehničar i laboratorijski tehničar	1.00

Član 6

Član 11 mijenja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu pripada dodatak za vojnu službu, i to:

- načelniku Generalštaba Vojske, zamjeniku načelnika Generalštaba Vojske, generalnom direktoru u Ministarstvu odbrane, načelniku u Generalštabu Vojske, odnosno

Ministarstvu odbrane, glavnom inspektoru, savjetniku načelnika Generalštaba Vojske, komandantu bataljona, komandantu broda, zamjeniku komandanta bataljona i komandiru čete - u iznosu od 20% osnovne zarade,

- zamjeniku komandanta, zamjeniku komandira čete, komandiru, načelniku, šefu, glavnom, odnosno prvom podoficiru u jedinicama Vojske, instruktoru u Centru za obuku i komandiru broda, odnosno komandiru plovnog sredstva - u iznosu od 18% osnovne zarade,

- pripadnicima deklarirane jedinice Vojske - u iznosu od 15% osnovne zarade,

- ostalim profesionalnim vojnim licima - u iznosu od 10% osnovne zarade.

Profesionalno vojno lice može ostvariti samo jedan za njega najpovoljniji dodatak iz stava 1 ovog člana.“

Član 7

U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu:

- vršiocu dužnosti, koji tu dužnost vrši pored dužnosti formacijskog mjesta na koje je postavljen pripada dodatak u iznosu od 15% osnovne zarade koju ostvaruje na formacijskom mjestu na koje je postavljeno, ako je to za njega povoljnije,

- sekretaru Savjeta za odbranu i bezbjednost, predsjedniku i sekretaru vojno-disciplinske komisije i disciplinskom tužiocu pripada dodatak u iznosu od 15% osnovne zarade koju ostvaruje na formacijskom mjestu na koje je postavljeno,

- članu i zamjeniku člana vojno-disciplinske komisije pripada dodatak u iznosu od 10% osnovne zarade koju ostvaruje na formacijskom mjestu na koje je postavljeno.“

U stavu 2 riječi: „10%, odnosno 8%“ zamjenjuju se riječima: „20%, odnosno 18%“.

Član 8

Član 13 mijenja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu pripada dodatak ako vrši specifičnu dužnost:

- na vojnom brodu, odnosno vojnom plovilu - dodatak za ukrcanje,

- ronilaca - ronilački dodatak,

- pilota, letača (člana posade) - dodatak za probni let,

- pripadnika Pomorskog odreda ili ovlašćenog lica vojne policije - dodatak za dužnosti u jedinici specijalne namjene,

- uništavanja neeksplozivnih ubojnih sredstava - dodatak za uništavanje neeksplozivnih ubojnih sredstava,

- u otežanim uslovima - dodatak za rad u otežanim uslovima,

- u jedinici Vojske koja je locirana na nadmorskoj visini iznad 700 metara - planinski dodatak,

- traganja i spašavanja u vazduhoplovnim operacijama - dodatak za traganje i spašavanje u vazduhoplovnim operacijama,

- upravljanja i administriranja informaciono-komunikacionih sistema (IKS) - dodatak za upravljanje informaciono-komunikacionim sistemima (IKS),

- unutrašnje službe - dodatak za unutrašnju službu.

Pripadnik Pomorskog odreda može ostvariti dodatak za dužnosti u jedinici specijalne namjene, ronilački dodatak i dodatak za unutrašnju službu; profesionalno vojno lice koje vrši dužnost ronilaca može ostvariti ronilački dodatak, dodatak za ukrcanje i dodatak za unutrašnju službu; ovlašćeno lice vojne policije može ostvariti dodatak za dužnosti u jedinici specijalne namjene i dodatak za unutrašnju službu, a ostala profesionalna vojna lica mogu ostvariti dodatak za unutrašnju službu i za njih najpovoljniji

dodatak iz stava 1 al. 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 ovog člana, u skladu sa čl. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22a i 23 ove uredbe.

Dodatak za ukrcanje i dodatak za dužnosti u jedinici specijalne namjene međusobno se isključuju.“

Član 9

U članu 14 riječi: „komandi Mornarice,“ zamjenjuju se riječju „Mornarici,“, a riječ „godišnje“ zamjenjuje se riječima: „u kalendarskoj godini“.

Član 10

U članu 15 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ronilački dodatak pripada profesionalnom vojnom licu koje vrši dužnost ronioca, u zavisnosti od vrste ronilačke opreme, dubine i trajanja ronjenja, za svaki započeti čas ronjenja u određenom iznosu od obračunske vrijednosti koeficijenta, i to:

	Dubina ronjenja u metrima	Sa autonomnim ronilačkim aparatom na komprimovani vazduh	Sa autonomnim ronilačkim aparatom na gasnu mješavinu
1.	do 10	8%	
2.	preko 10 do 30	10%	14%
3.	preko 30 do 40	12%	16%
4.	preko 40 do 50	14%	18%
5.	preko 50 do 60		20%
6.	preko 60 do 70		22%
7.	preko 70 do 80		24%

Član 11

U članu 19 riječi: „od 125%“ zamjenjuju se riječima: „od 250%“.

Član 12

Član 20 mijenja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu koje je postavljeno na formacijsko mjesto na stacionarnim čvorištima veze i stacionarnim centrima veze ili stacionarnim i pokretnim radarskim sistemima za nadzor vazdušnog prostora i mora na kojima postoje elementi sa elektromagnetnim zračenjem (radarska antena, radarski primopredajnik i sl.) ili na sistemima za elektronsko izviđanje, na kojima je izloženo djelovanju štetnih uticaja fizičke, atmosferske, hemijske, biološke prirode ili elektromagnetnog zračenja, čije se štetno djelovanje ne može u potpunosti spriječiti korišćenjem zaštitnih sredstava i primjenom mjera, pripada dodatak za rad u otežanim uslovima u iznosu od 100% obračunske vrijednosti koeficijenta.“

Član 13

Član 22 mijenja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu koje učestvuje u poslovima traganja i spašavanja u vazduhoplovnim operacijama, za svaki započeti sat leta, pripada dodatak za traganje i

spašavanje u vazduhoplovnim operacijama u određenom iznosu od obračunske vrijednosti koeficijenta, i to za:

- vrijeme vršenja obuke i vježbi traganja i spašavanja u vazduhoplovnim operacijama - 30%,
- vrijeme vršenja traganja i spašavanja u vazduhoplovnim operacijama - 40%.“

Član 14

Član 22a mijenja se i glasi:

„Profesionalnom vojnom licu pripada dodatak za upravljanje informaciono-komunikacionim sistemima (IKS) u određenom iznosu od obračunske vrijednosti koeficijenta, ako je postavljeno na formacijsko mjesto na kojem vrši poslove:

- administriranja, projektovanja, programiranja, testiranja i implementacije, nadzora i upravljanja računarskim i mrežnim informaciono-komunikacionim sistemima, a koje posjeduje odgovarajući vojni, industrijski ili NATO certifikat (Cisco, Microsoft, IBM, UNIX, Linux, ISO 27000, ISACA, ITIL i sl.) - 100%,

- administriranja, programiranja, testiranja i implementacije, planiranja, razvoja, nadzora, upravljanja i održavanja informaciono-komunikacionih C4 sistema (komandovanje, kontrolu, kompjutere, komunikacije), preko kojih se vrši obrada i prikaz prepoznate slike iz vazdušnog prostora i prepoznate pomorske slike - 100%,

- planiranja, organizovanja i kontrole primjene mjera „Sajber bezbjednosti“ u Vojsci, - 100%,

- izrade analiza informacija o sajber prijetnjama u informaciono-komunikacionim (IK) mrežama i sistemima na upotrebi u Vojsci, utvrđivanja ranjivosti informaciono-komunikacionih mreža i sistema na upotrebi u Vojsci, upravljanja rizicima od sajber napada i obezbjeđivanja pravovremenog, pravilnog i usklađenog djelovanja u slučaju rizika, otklanjanja posljedica sajber napada, rukovanja, izdavanja, uništavanja i kontrole upotrebe kriptomaterijala i opreme na upotrebi u Vojsci, a koje posjeduje odgovarajući vojni, industrijski ili NATO certifikat (kurs kriptozastite, Crypto Custodian, Cisco, Microsoft, IBM, UNIX, Linux, ISO 27000, ISACA, ITIL i sl.) - 150%.“

Član 15

U članu 24 stav 2 poslije riječi „vazduhoplova“ zarez se briše i dodaju riječi: „ili na dužnosti zdravstvene zaštite i vojnog saniteta,“.

Član 16

Član 25 mijenja se i glasi:

„Osnovna zarada civilnog lica u službi u Vojsci prema grupi radnih mjesta izražava se u koeficijentima, i to:

	Broj bodova i koeficijenti	Grupa radnih mjesta							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	bodovi	931	881	821	761	701	641	581	501
		950	890	840	780	720	660	600	520
	koeficijenti	9.20	8.20	7.20	6.20	5.60	5.10	4.50	3.90
2.	bodovi	951	891	841	781	721	661	601	521
		960	900	850	790	730	670	610	535

	koeficijenti	9.40	8.40	7.40	6.40	5.70	5.20	4.60	4.00
3.	bodovi	961	901	851	791	731	671	611	536
		970	910	860	800	740	680	620	550
	koeficijenti	9.60	8.60	7.60	6.60	5.80	5.30	4.70	4.10
4.	bodovi	971	911	861	801	741	681	621	551
		980	920	870	810	750	690	630	565
	koeficijenti	9.80	8.80	7.80	6.80	5.90	5.40	4.80	4.20
5.	bodovi	981	921	871	811	751	691	631	566
		1000	930	880	820	760	700	640	580
	koeficijenti	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	5.50	4.90	4.30

Član 17

Poslije člana 26 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 26a

Osnovna zarada civilnog lica u službi u Vojsci prema dužnosti zdravstvene zaštite i vojnog saniteta izražava se u koeficijentima, i to:

	Dužnost	Koeficijent
1.	doktor medicine subspecijalista	6.50
2.	doktor medicine specijalista	6.00
3.	doktor medicine i doktor stomatolog	5.00
4.	diplomirani psiholog	3.00
5.	specijalista zdravstvene njege - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja	2.00
6.	medicinska sestra V ili VI nivo kvalifikacije obrazovanja, biohemijski tehničar i RTG tehničar	1.50
7.	zdravstveni tehničar, zubno-stomatološki tehničar, farmaceutski tehničar, ginekološko-akušerska sestra/tehničar i laboratorijski tehničar	1.00

Član 18

Član 27 mijenja se i glasi:

„Civilnom licu u službi u Vojsci pripada dodatak na osnovnu zaradu za službu u Vojsci:

- u iznosu iz člana 11 ove uredbe, ako je na dužnosti načelnika, komandira, šefa, instruktora u Centru za obuku ili savjetnika načelnika Generalštaba Vojske,
- u iznosu iz člana 12 stav 1 al. 2 i 3 ove uredbe, ako je sekretar, član, zamjenik člana vojno-disciplinske komisije ili disciplinski tužilac u iznosu utvrđenom za profesionalna vojna lica,
- ostalim civilnim licima u službi Vojsci u iznosu od 10% osnovne zarade.

Pored dodataka iz stava 1 ovog člana, civilnom licu u službi u Vojsci koje vrši specifične dužnosti iz člana 13 stav 1 al. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ove uredbe pripada i dodatak za uništavanje neeksplozivnih ubojnih sredstava, dodatak za rad u otežanim uslovima, planinski dodatak, dodatak za traganje i spašavanje u vazduhoplovnim operacijama i

dodatak za upravljanje informaciono-komunikacionim sistemima (IKS), dodatak za unutrašnju službu, u iznosu utvrđenom za profesionalna vojna lica.“

Član 19

U članu 28 st. 2 i 4 poslije riječi „vazduhoplova“ dodaju se riječi: „ili na dužnosti zdravstvene zaštite i vojnog saniteta“.

Član 20

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-4001

Podgorica, 23. juna 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

993.

Na osnovu člana 12 st. 2 i 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18 i 63/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA
UVOĐENJE PROGRAMA „GARANCIJA ZA MLADE” U CRNOJ GORI

1. U Odluci o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa „Garancija za mlade“ u Crnoj Gori („Službeni list CG“, broj 10/22) tačka 1 mijenja se i glasi:

„1. Obrazuje se Međuresorska radna grupa za uvođenje programa „Garancija za mlade” u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Međuresorska radna grupa), u sastavu:

- 1) Admir Adrović, ministar rada i socijalnog staranja, predsjednik;
- 2) mr Miomir Vojinović, ministar prosvjete, član;
- 3) mr Aleksandar Damjanović, ministar finansija, član;
- 4) Vasilije Lalošević, ministar sporta i mladih, član;
- 5) dr Jovana Marović, ministarka evropskih poslova, članica;
- 6) Merima Feratović, viša savjetnica III u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, članica;
- 7) Goran Folić, direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, član;
- 8) Miroslav Pejović, direktor Uprave za statistiku, član;
- 9) prof. dr Vladimir Božović, rektor Univerziteta Crne Gore, član;
- 10) dr Nina Drakić, predsjednica Privredne komore Crne Gore, članica;
- 11) Suzana Radulović, generalna sekretarka Unije poslodavaca Crne Gore, članica;
- 12) Duško Zarubica, generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore, član;
- 13) Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, član;
- 14) Miloš Marković, predsjednik Upravnog odbora Mreže za mlade Crne Gore, član;
- 15) Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore, član;
- 16) Edina Dešić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, sekretarka.”

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3816

Podgorica, 23. juna 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

994.

Na osnovu člana 17 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21 i 146/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DODATKU NA OSNOVNU ZARADU ZA OBAVLJANJE
POSLOVA NA ODREĐENIM RADNIM MJESTIMA

Član 1

U Odluci o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima („Službeni list CG”, br. 60/17, 36/18, 59/19, 28/21, 26/22 i 44/22) član 8 mijenja se i glasi:

„U Ministarstvu unutrašnjih poslova, dodatak na zaradu može se odrediti zaposlenom u:

1) Direktoratu za zaštitu i spašavanje, zaposlenima koji su neposredno angažovani na poslovima zaštite i spašavanja, i to:

a) do 30% osnovne zarade na radnom mjestu:

- načelnika;
- šefa;
- glavnog inspektora;
- inspektora I;
- samostalnog savjetnika I;
- samostalnog savjetnika II;
- samostalnog savjetnika III,

b) u Direkciji za operativne poslove-Odsjek za obuku i operativne aktivnosti do 30% osnovne zarade za obavljanje poslova na radnom mjestu samostalnog referenta;

c) do 15% osnovne zarade za obavljanje poslova na radnom mjestu savjetnika III,

2) Direktoratu za upravne poslove, državljanstvo i strance u Direkciji za lične isprave i prebivalište, Direkciji za vozače, vozila i oružje, Direkciji za državljanstvo, Direkciji za strance, migracije i readmisiju, Direkciji za azil, Direkciji za prihvatanje stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Direkciji za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji, i to:

a) do 25% osnovne zarade za obavljanje poslova na radnom mjestu:

- načelnika;
- šefa;
- samostalnog savjetnika I;
- samostalnog savjetnika II; i
- samostalnog savjetnika III,

b) do 10% osnovne zarade za obavljanje poslova na radnom mjestu:

- višeg savjetnika I, II i III;
- savjetnika I i III;
- samostalnog referenta, višeg referenta i referenta,

3) Direktoratu za bezbjednosno-nadzorne poslove u Direkciji za nadzor u oblasti sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera do 30% osnovne zarade za obavljanje poslova na radnom mjestu:

- glavnog inspektora, i
- inspektora I.

4) organizacionoj jedinici koja vrši policijske poslove do 10% osnovne zarade za obavljanje poslova na radnom mjestu:

- glavni policijski inspektor;
- glavni policijski savjetnik;

- viši policijski inspektor I klase;
- viši policijski savjetnik I klase;
- viši policijski inspektor;
- viši policijski savjetnik;
- samostalni policijski inspektor;
- samostalni policijski savjetnik;
- policijski inspektor I klase;
- policijski savjetnik;
- policijski inspektor;
- mlađi policijski inspektor;
- stariji policijski narednik I klase;
- stariji policijski narednik;
- stariji policajac I klase;
- stariji policajac i
- policajac.“.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3841

Podgorica, 23. juna 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

995.

Na osnovu člana 185 st. 2 i 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20 i 50/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE BUDVA**

1. U Odluci o raspuštanju Skupštine opštine Budva („Službeni list CG”, broj 34/22) tačka 2 mijenja se i glasi:

„2. Funkciju Skupštine opštine Budva, do njenog konstituisanja, vršiće Odbor povjerenika u sastavu:

- Milivoje Nišavić, diplomirani pravnik, građanin Budve,
- Ana Vujošević, profesorica španskog jezika, građanka Budve,
- Nina Blažić, predstavica Ministarstva javne uprave,
- Zlatko Gligorović, predstavnik Ministarstva javne uprave,
- Nebojša Jušković, predstavnik Ministarstva finansija,
- mr Goran Gorašević, predstavnik Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,
- Pavle Jokić, predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.”

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3856

Podgorica, 23. juna 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

996.

Na osnovu člana 185 st. 2 i 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20 i 50/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT**

1. U Odluci o raspuštanju Skupštine opštine Tivat („Službeni list CG”, broj 26/22) tačka 2 mijenja se i glasi:

„2. Funkciju Skupštine opštine Tivat, do njenog konstituisanja, vršiće Odbor povjerenika u sastavu:

- Igor Jovović, politikolog, građanin Tivta,
- Goran Sindik, građanin Tivta,
- Enesa Hasanagić Katana, predstavnica Ministarstva javne uprave,
- Jelena Pejović, predstavnica Ministarstva javne uprave,
- Šučo Orahovac, predstavnik Ministarstva finansija,
- Aleksandra Gardašević Slavuljica, predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma,
- Jelena Krivokapić, predstavnica Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore.”

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3857

Podgorica, 23. juna 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

997.

Na osnovu člana 5 stav 5 Zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi ("Službeni list CG", broj 52/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIVREMENIM MJERAMA ZA OGRANIČAVANJE CIJENA PROIZVODA OD
POSEBNOG ZNAČAJA ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI I LISTI PROIZVODA

Član 1

Ovom odlukom propisuje se privremena mjera za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i lista tih proizvoda.

Član 2

Cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi ograničava se regulisanjem maksimalne visine marže u trgovini na veliko i trgovini na malo i iznosi 5 %.

Marža iz stava 1 ovog člana je iznos iskazan u procentu koji predstavlja razliku između prodajne i nabavne cijene proizvoda.

Nabavna cijena proizvoda je neto fakturna cijena dobavljača bez popusta, ukoliko je isti odobren, uvećana za zavisne troškove nabavke (carinski troškovi, troškovi špediterskih usluga i drugi troškovi nastali u vezi sa nabavkom proizvoda.)

Član 3

Lista proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi iz člana 1 ove odluke data je u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ove odluke.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3988

Podgorica, 23. juna 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

PRILOG 1

Lista proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi

Proizvod	Neto masa proizvoda
pšenično brašno tip - 400	bez ograničenja
pšenično brašno tip - 500	bez ograničenja
šećer kristal	bez ograničenja
jestivo suncokretovo ulje	bez ograničenja
so za ljudsku ishranu - kuhinjska so	1kg

998.

Na osnovu člana 3a stav 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom („Službeni list CG”, br. 34/10, 40/16 i 62/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. juna 2022. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO PRIJEMOM RADI REALIZACIJE POSEBNOG PROGRAMA ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE

Član 1

U Odluci o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/18, 12/20 i 143/21), u članu 11 stav 1 alineja 3 riječi: „50% od minimuma investicije iz alineje 2 ovog stava,” zamjenjuju se riječima: „1.000.000,00 eura.”

U stavu 2 riječ „održivog“ zamjenjuje se riječju „ekonomskog”.

Član 2

U članu 13 stav 2 na kraju alineje 3 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje nova alineja koja glasi:

„ -djeca aplikanta koja su rođena nakon podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, a tokom trajanja realizacije posebnog programa.”

Poslije stava 5 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Radi sticanja crnogorskog državljanstva za dijete aplikatna koje je rođeno tokom trajanja realizacije posebnog programa aplikant može, do dana primjenjivanja ove odluke, da podnese zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom i da u svrhu troškova postupka uplati sredstva u iznosu od 50.000,00 eura na uplatni račun nadležnog organa.

Uz zahtjev iz stava 6 ovog člana dostavljaju se dokazi iz stava 5 ovog člana.”

Član 3

Poslije člana 17a dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za zamjenu bankarske garancije

Član 17b

Investitor čiji se projekat nalazi na Listi razvojnih projekata može da dostavi novu bankarsku garanciju organu državne uprave nadležnom za ekonomske i poslove turizma, radi povraćaja bankarske garancije, u roku od 45 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke.”

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4000

Podgorica, 23. juna 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

999.

Na osnovu člana 55a stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG“, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore je 29. juna 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O PREDUZIMANJU PRIVREMENIH MJERA USLJED POJAVE
EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD VEĆEG EPIDEMIOLOŠKOG
ZNAČAJA**

Član 1

U Odluci o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja („Službeni list CG“, br. 26/22, 32/22, 38/22, 45/22, 49/22, 53/22, 58/22 i 64/22) u članu 3 riječi: „do 30. juna“ zamjenjuju se riječima: „do 15. jula“.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-4322

Podgorica, 29. juna 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr Dritan Abazović, s.r.

1000.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 i člana 55a stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU
O IZMJENI NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA
SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE
PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list CG”, br. 80/21, 84/21, 90/21, 91/21, 96/21, 102/21, 107/21, 112/21, 118/21, 120/21, 124/21, 133/21, 141/21, 3/22, 6/22, 12/22, 18/22, 24/22, 26/22, 32/22, 38/22, 45/22, 49/22, 53/22, 58/22 i 64/22) u članu 2 riječi: „do 30. juna” zamjenjuju se riječima: „do 15. jula”.

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 1-501/22-45/175

Podgorica, 30. juna 2022. godine

Ministar,
Dragoslav Šćekić, s.r.

1001.

Na osnovu člana 136 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG”, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18, 76/20 i 59/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Tužilačkog savjeta, Ministarstvo pravde donijelo je

PRAVILNIK
O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM POSLOVANJU DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

Član 1

U Pravilniku o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva („Službeni list CG”, br. 6/16 i 29/17) poslije člana 11 dodaje se novo potpoglavlje i dva nova člana koji glase:

“1a. Kabinet

Član 11a

Radi obavljanja stručnih, protokolarnih, administrativno-tehničkih i operativnih poslova potrebnih za ostvarivanje funkcije vrhovnog državnog tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu može se obrazovati Kabinet vrhovnog državnog tužioca.

Član 11b

Radi obavljanja stručnih, protokolarnih, administrativno-tehničkih i operativnih poslova potrebnih za ostvarivanje funkcije glavnog specijalnog tužioca u Specijalnom državnom tužilaštvu može se obrazovati Kabinet specijalnog državnog tužioca.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-040/22-6736-1
Podgorica, 29. juna 2022. godine

Ministar,
Marko Kovač, s.r.

1002.

Na osnovu člana 151 Zakona o Državnom tužilaštvu („Službeni list CG”, br. 11/15, 42/15, 80/17, 10/18, 76/20 i 59/21), Ministarstvo pravde, na predlog Tužilačkog savjeta, donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O OKVIRNIM MJERILIMA RADA ZA ODREĐIVANJE
POTREBNOG BROJA DRŽAVNIH TUŽILACA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU**

Član 1

U Pravilniku o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja državnih tužilaca i državnih službenika i namještenika u Državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", broj 17/15) u članu 19 stav 1 mijenja se i glasi:

„Broj zapisničara u Specijalnom državnom tužilaštvu određuje se prema broju državnih tužilaca u tom državnom tužilaštvu.“

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-040/22-5230/3

Podgorica, 29. juna 2022. godine

**Ministar,
Marko Kovač, s.r.**

1003.

Na osnovu člana 16b stav 8 Zakona o poreskoj administraciji („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG”, br. 20/11, 28/12, 8/15, 47/17, 52/19 i 145/21), Ministarstvo finansija donijelo je

UPUTSTVO O BLIŽEM NAČINU RAZMJENE INFORMACIJA KOJIMA RASPOLAŽE ORGAN UPRAVE NADLEŽAN ZA POSLOVE POREZA SA NADLEŽNIM ORGANOM DRUGE DRŽAVE

1. Ovim uputstvom propisuje se bliži način razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza (u daljem tekstu: Poreski organ) sa nadležnim organom države članice Evropske unije ili druge države, odnosno teritorije države (u daljem tekstu: nadležni organ druge poreske jurisdikcije), u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom.

2. Poreski organ, na zahtjev nadležnog organa druge poreske jurisdikcije, treba da dostavi informacije koje su od značaja za oporezivanje, a kojima raspolaže ili iste pribavi na osnovu tog zahtjeva tokom sprovođenja nadzora, provjere ili postupaka.

3. Poreski organ može da dostavi informacije kojima raspolaže nadležnom organu druge poreske jurisdikcije najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema zahtjeva.

4. Izuzetno od tačke 3 ovog uputstva, ako poreski organ u trenutku prijema zahtjeva raspolaže sa informacijama koje su od značaja za oporezivanje, te informacije može da dostavi nadležnom organu poreske jurisdikcije koji je podnio zahtjev najkasnije u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva, odnosno da dogovori rok za dostavljanje informacija.

5. Poreski organ treba da, odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva, potvrdi prijem zahtjeva iz tačke 2 ovog uputstva nadležnom organu druge poreske jurisdikcije.

6. U slučaju da zahtjev iz tačke 5 ovog uputstva ne sadrži podatke koji su neophodni radi dostavljanja traženih informacija, Poreski organ treba da, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, obavijesti nadležni organ poreske jurisdikcije koji je podnio zahtjev da taj zahtjev dopuni ili da dostavi dodatne informacije.

7. Ako Poreski organ nije u mogućnosti da dostavi informacije u roku iz tačke 6 ovog uputstva, Poreski organ treba da, odmah, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana prijema zahtjeva, obavijesti nadležni organ druge poreske jurisdikcije o:

- razlozima zbog kojih nije u mogućnosti da mu u propisanom roku dostavi tražene informacije i
- datumu dostavljanja traženih informacija.

8. Izuzetno od tačke 7 ovog uputstva, ako postoje nedostaci u zahtjevu ili potreba za dodatnim informacijama, rokovi propisani u tački 6 ovog uputstva počinju da teku narednog dana od dana otklanjanja nedostataka, odnosno prijema dodatnih informacija.

9. Poreski organ treba da, odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz tačke 2 ovog uputstva, obavijesti nadležni organ druge poreske jurisdikcije da tražene informacije ne može da dostavi, jer:

- ne raspolaže sa informacijama koje se traže u zahtjevu,
- nije u mogućnosti da dostavi informacije zbog zaštite poslovne tajne,
- bi dostavljanje tih informacija bilo u suprotnosti sa javnim interesom.

10. Poreski organ može da, na zahtjev nadležnog organa druge poreske jurisdikcije, dostavi originalna dokumenta u skladu sa zakonom.

11. Poreski organ može da, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom, automatskom razmjenom dostavi nadležnom organu druge poreske jurisdikcije informacije o ostvarenim prihodima rezidenata te poreske jurisdikcije po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala, i to u vezi:

- dohotka od zaposlenja,

- naknade direktora,
- penzije,
- poslova životnog osiguranja,
- svojine i prihoda od imovine i imovinskih prava,
- kapitalnog dobitka,
- dividendi,

12. Poreski organ može da automatskom razmjenom dostavi nadležnom organu druge poreske jurisdikcije informacije o ostvarenim prihodima rezidenata te poreske jurisdikcije, za najmanje tri posebne kategorije dohotka i kapitala iz tačke 11 ovog uputstva.

13. Informacije iz tačke 11 ovog uputstva, mogu da se dostave automatskom razmjenom nadležnom organu druge poreske jurisdikcije najmanje jednom godišnje, u roku od šest mjeseci nakon isteka poreskog perioda tokom kojeg su informacije postale dostupne.

14. U slučaju da Poreskom organu nijesu potrebne informacije o određenim vrstama dohotka i kapitala iz tačke 11 ovog uputstva, iz određene poreske jurisdikcije, koje se dostavljaju automatskom razmjenom, treba o tome da obavijesti nadležni organ te poreske jurisdikcije i Evropsku komisiju.

15. Poreski organ treba da obavijesti Evropsku komisiju o informacijama koje se odnose na vrste dohotka i kapitala iz tačke 11 ovog uputstva, kao i o promjenama koje se odnose na te informacije.

16. Poreski organ treba da obavijesti Evropsku komisiju da su mu potrebne informacije koje se odnose na vrste dohotka i kapitala iz tačke 11 ovog uputstva, u suprotnom smatraće se da ne želi da prima te informacije.

17. Poreski organ treba da dostavi Evropskoj komisiji statističke podatke o obimu automatske razmjene informacija, kao i godišnju procjenu izvršene automatske razmjene informacija.

18. Poreski organ može da dostavi informacije kojima raspolaže nadležnom organu druge poreske jurisdikcije, ako:

- smatra da te informacije mogu biti od koristi tom organu,
- sumnja da postoji mogućnost gubitka poreza u toj poreskoj jurisdikciji,
- je poreski obveznik ostvario pravo na umanjenje ili oslobođenje od plaćanja poreza u Crnoj Gori, što bi moglo dovesti do povećanja poreza ili poreske obaveze u toj poreskoj jurisdikciji,
- poslovne transakcije između poreskog obveznika u Crnoj Gori i poreskog obveznika u drugoj poreskoj jurisdikciji se obavljaju kroz jednu ili više poreskih jurisdikcija, radi uštede poreza u Crnoj Gori ili toj poreskoj jurisdikciji,
- sumnja da ušteda poreza u jednoj poreskoj jurisdikciji, proizlazi iz fiktivnih prenosa dobiti između povezanih lica,
- informacije koje mu je dostavio nadležni organ druge poreske jurisdikcije su omogućile dobijanje drugih informacija koje mogu biti od značaja za utvrđivanje poreskih obaveza u poreskoj jurisdikciji koja je te informacije dostavila.

19. Poreski organ može da dostavi i sve druge informacije koje mogu biti od koristi nadležnim organima drugih poreskih jurisdikcija.

20. Poreski organ, informacije koje je dobio, a koje mogu biti od koristi nadležnom organu druge poreske jurisdikcije, dostavlja tom organu što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema informacija.

21. Poreski organ može da potvrdi prijem informacija nadležnom organu koji je informacije dostavio, odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema informacija.

22. Razmjena informacija na zahtjev nadležnog organa druge poreske jurisdikcije i spontana razmjena informacija vrši se na obrascima datim na internet stranici Poreskog organa.

23. Uz obrasce iz tačke 22 ovog uputstva može da se dostavi izvještaj, izjava ili dokument, odnosno njegova ovjerena fotokopija.

24. Automatska razmjena informacija vrši se na obrascu u elektronskom obliku datom na internet stranici Poreskog organa.

25. Poreski organ treba da obavijesti Evropsku komisiju ako je u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima, obezbijedio automatsku razmjenu informacija, za dodatne vrste dohotka i kapitala, sa drugim poreskim jurisdikcijama.

26. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 03-040/22-14497/1

Podgorica, 24. juna 2022. godine

Ministar,
mr Aleksandar Damjanović, s.r.

1004.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, a osnovu člana 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 16 Zakona o političkim partijama („Službeni list RCG”, broj 21/04 i „Službeni list CG”, broj 59/11), postupajući po prijavi političke partije GRAĐANSKI POKRET CRNE GORE, skraćenog naziva GPCG, od 18.10.2021. godine, donosi

R J E Š E N J E

U Registar političkih partija, Knjiga br. I, redni broj 74, rubrika 3, vrši se upis promjene činjenice o promjeni naziva političke partije GRAĐANSKI POKRET CRNE GORE, skraćenog naziva GPCG, usvojene na sjednici Glavnog odbora, dana 11.10.2021. godine.

Novi naziv Partije je „GRAĐANSKA CRNA GORA”, skraćenog naziva GCG.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Ministarstva javne uprave digitalnog društva i medija, broj UPI-01-055/21-1592/2 od 20.09.2021. godine, upisana je u Registar političkih partija, Partija GRAĐANSKI POKRET CRNE GORE, skraćenog naziva GPCG, pod rednim brojem 74.

Prijavom broj UPI 08-055/21-1907 od 18.10.2021. godine, lice ovlašćeno za zastupanje navedene političke partije – Jelena Radonjić, obratilo se za upis promjene činjenica. Uz dostavljenu prijavu, dostavljena je i Odluka Glavnog odbora o promjeni naziva partije od 11.10.2021. godine.

Zakonom o političkim partijama, članom 16 propisano je da je lice ovlašćeno za zastupanje partije dužno da u slučaju izvršenih promjena u statutu i programu partije i u slučaju izbora novog lica za zastupanje partije, podnese prijavu kod nadležnog organa za upis novih podataka.

Saglasno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor u roku od 20 dana od dana prijema istog, pred Upravnim sudom Crne Gore.

Br: UPI-08-055/21-1907/2

Podgorica 25.10. 2021.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave
v.d. Generalne direktorice
mr **Milijana Vukotić - Jelušić**, s.r.

1005.

Na osnovu člana 129 stav 3 Zakona o elektronskim medijima („Sl. list Crne Gore”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17 i 82/20), Agencija za elektronske medije objavljuje

P R E G L E D
PODATAKA O TRANSPARENTNOSTI VLASNIŠTVA PRUŽALACA AVM USLUGA U CRNOJ GORI ZA 2021. GODINU

1. Podaci o fizičkim i pravnim licima koja su u toku 2021. godine neposredno ili posredno postala imaoi akcija ili udjela u pružaocima AVM usluga:

Naziv pružaoca AVM usluge	Identifikacioni znak AVM usluge	Naziv pravnog/fizičkog lica koje ima akcije ili udio veći od 1% vrijednosti kapitala pružaoca AVM usluge	Procenat učešća u kapitalu	Prebivalište/Boravište/Sjedište
"Šrauba" d.o.o. ^{1, 2, 3}	"RADIO JADRAN"	"Adria Menagement Sevices" d.o.o.	71%	Podgorica
		Boris Đurašić	29 %	Bar
"TDI radio" d.o.o. ⁴	"TDI RADIO"	Miloš Krdžić	49%	Budva
		"Global Media Tehnology" d.o.o.	51%	Beograd
"Zen Master Production" d.o.o. ^{5, 6}	"JADRAN TV"	"LEADER PLUS" d.o.o.	51%	Podgorica
		Boris Đurašić	49%	Cetinje
"TDM MIX" d.o.o. ⁷	"RADIO PLUS"	Tadić Jelena	100%	Bijelo Polje
Naziv pružaoca AVM usluge	Identifikacioni znak AVM usluge	Naziv pravnog/fizičkog lica koje ima akcije ili udio veći od 1% vrijednosti kapitala pružaoca AVM usluge	Procenat učešća u kapitalu	Prebivalište/Boravište/Sjedište
"A Media Team" d.o.o. ⁸	"ADRIA TV" ⁹	"Adria Management Servises" d.o.o.	70%	Podgorica
		"A Media Invest" d.o.o.	30%	Podgorica
"Mir&Teuta" d.o.o.	"MEDIA BOX" ¹⁰	Nedžad Ljajka	100%	Ulcinj

¹ Rješenjem br. 01-82/1 od 12.02.2021. god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture kojim se vrši prenos 50% udjela sa Predraga Jokića na Borisa Zlokovića koji je do tog trenutka imao 50% udjela.

² Rješenjem br. 01-236/1 od 08.03.2021. god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture kojim se vrši prenos 100% udjela sa Borisa Zlokovića na „Adria Menagement Sevices”.

³ Rješenjem br. 01-871/1 od 30.07.2021. god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture kojim se vrši prenos 29% udjela sa „Adria Menagement Sevices” na Borisa Đurišića.

⁴ Rješenjem br. 01-52/3 od 28.01.2021. god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture kojim se vrši prenos 51% udjela sa Miloša Karadžića na „Global Meia Tehnology” d.o.o.

⁵ Rješenjem br. 01-735/1 od 01.07.2021. god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture kojim se vrši prenos 51% udjela sa Borisa Đurišića na „Leader Plus”.

⁶ Rješenjem br. 02-1138/1 od 08.11.2021.g. Izmijenjen je identifikacioni znak programa iz „Novi TV” u „Jadran TV”.

⁷ Rješenjem br. 01-1242/3 od 13.12.2021 god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao saglasnost za trajni prenos odobrenja O-R-K-31 sa NVO„ Plus 103” iz Bijelog Polja na privredno društvo „TDM-MIX” d.o.o. iz Bijelog Polja.

⁸ Rješenjem br. 01-614/4 od 01.06.2021. god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao prethodnu saglasnost za promjenu vlasničke strukture kojim se vrši prenos 100% udjela sa Ivone Čović na „A Media Invest”.

⁹ Rješenjem br. 02-988/6 od 28.09.2021.g. Izmijenjen je identifikacioni znak pružaoca AVM usluge na zahtjev iz „A1 TV” u „Adria TV”.

¹⁰ Rješenjem br. 02-1172 od 29.10.2020. god. Agencija za elektronske medije je, po službenoj dužnosti, prenijela (vratila) Odobrenje „Media Box” br. O-AVMD-11 privrednom društvu „Mir&Teuta” d.o.o. iz Ulcinja.

2. Podaci o medijskoj koncentraciji¹¹:

Naziv pružaoca AVM usluge čiji vlasnik ima učešće u vlasništvu drugog pružaoca AVM usluga ili/i pravnog lica koje je izdavač dnevnog štampanog medija ili/i obavlja djelatnost informativne agencije	Naziv/ime pravnog/ fizičkog lica, vlasnika pružaoca AVM usluge iz kol. 1, koji ima akcije ili udio veći od 1% vrijednosti kapitala u licu iz kol. 4	Prebivalište/ Boravište/ Sjedište lica iz kol. 2	Naziv drugog pružaoca AVM usluge ili/i pravnog lica koje je izdavač dnevnog štampanog medija ili/i obavlja djelatnost informativne agencije u čijem vlasništvu učestvuje fizičko/pravno lice iz kol. 2 (vlasnik pružaoca AVM usluge)	Procenat učešća u kapitalu pružaoca AVM usluge ili/i pravnog lica koje je izdavač dnevnog štampanog medija ili/i obavlja djelatnost informativne agencije iz kol. 4
1	2	3	4	5
"Zen Master Production" d.o.o.	Boris Đurašić	Bar	"Šrauba" d.o.o. („Radio Jadran“)	29%
"Šrauba" d.o.o.	Boris Đurašić	Bar	"Zen Master Production" d.o.o. („TV Jadran“)	49%
"Šrauba" d.o.o.	"Adria Menagement Sevices" d.o.o.	Podgorica	"A Media Team" d.o.o. („TV Jadran“)	70%
"A Media Team" d.o.o.	"Adria Menagement Sevices" d.o.o.	Podgorica	"Šrauba" d.o.o. („TV Jadran“)	71%
"Televizija Vijesti" d.o.o. ("TV VIJESTI") ¹²	MDLF (MDIF)	Njujork, SAD	"Daily press" d.o.o (dnevni štampani medij "VIJESTI")	34,26%
"Media International Corporation" d.o.o. ("RADIO DRS")	Srđan Filipović	Podgorica	NVO „Stereotip“ ("RADIO CITY")	N/A ¹³

¹¹ Članom 131 Zakona o elektronskim medijima propisano je da medijska koncentracija postoji kada emiter:

- 1) učestvuje u osnivačkom kapitalu drugog emitera, pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij ili pravnog lica koje obavlja djelatnost informativne agencije ili obrnuto;
 - 2) istovremeno ima više odobrenja za emitovanje;
 - 3) istovremeno emituje i radijski i televizijski program;
 - 4) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i izdaje dnevne štampane medije koji se distribuiraju na području na kojem se emituje radijski i/ili televizijski program;
 - 5) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i bavi se djelatnošću informativnih agencija.
- Nadalje, Zakon predviđa da medijska koncentracija postoji i kada su osnivači emitera fizička ili pravna lica koja su istovremeno:
- a) osnivači drugog emitera;
 - b) osnivači pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij koji se distribuira na području na kome se emituje i radijski ili televizijski program;
 - c) osnivači informativne agencije;
 - d) bračni i vanbračni drugovi ili srodnici do drugog stepena srodstva u pravoj ili pobočnoj liniji fizičkih lica iz al. a, b i c.

¹² U toku 2022.g. izmijenjena je vlasnička struktura Rješenjem br. 01-470/1 od 08.04.2022.g.

¹³ Podaci nijesu relevantni jer NVO i osnivači NVO-a nemaju procentualno učešće u kapitalu pružaoca AVM usluge ili/i pravnog lica koje je izdavač dnevnog štampanog medija ili/i obavlja djelatnost informativne agencije.

"Neboelectronic" d.o.o. ("RADIO S")	"S Media Team" d.o.o.	Beograd	"HIT FM" d.o.o. ("RADIO S3")	100%
"HIT FM" d.o.o. ("RADIO S3")	"S Media Team" d.o.o.	Beograd	"Neboelectronic" d.o.o. ("RADIO S")	100%

3. Podaci o emiterima koji imaju više odobrenja za emitovanje:

Naziv pružaoca AVM usluge (emiter)	Identifikacioni znak elektronskog medija za koji ima odobrenje
"M-Corona" d.o.o.	"TV Corona" ¹⁴
	"Radio Corona" ¹⁵
"AST" d.o.o.	"TV Prva"
	"Play Montenegro"
NVO "Društvo za ravnopravnost i toleranciju - AI"	"Srpska TV"
	"Srpski Radio"
"Mir & Teuta" d.o.o.	"TV Teuta"
	"Radio Teuta"
„Oki Air Broadcasting“ d.o.o.	"Radio Elmag"
	"Radio Mag"
	"El Radio"
"TDM MIX" d.o.o. ¹⁶	"Radio Plus"
	"Radio Laki"

1. Ovaj pregled podataka biće objavljen u „Sl. listu Crne Gore“ i na veb sajtu Agencije www.aemcg.org

Broj: 02 – 980/1
Podgorica, 24.06.2022.godine

Agencija za elektronske medije
Direktor,
Goran Vuković, s.r.

¹⁴ U toku 2022.g. izmijenjena je vlasnička struktura Rješenjem br. 01-79/1 od 24.01.2022.i identifikacioni znak emitera Rješenjem br. i 02-298/1 od 04.03.2022.g.

¹⁵ U toku 2022.g. izmijenjena je vlasnička struktura Rješenjem br. 01-79/1 od 24.01.2022.i identifikacioni znak emitera Rješenjem br. i 02-461/1 od 24.03.2022.g.

¹⁶ Rješenjem br. 01-1242/3 od 13.12.2021 god. Savjet Agencije za elektronske medije je dao saglasnost za trajni prenos odobrenja O-R-K-31 sa NVO, „ Plus 103“ iz Bijelog Polja na privredno društvo „TDM-MIX“ d.o.o. iz Bijelog Polja.